



Capacity building and awareness raising of local population of the Municipality of Vogosca on disaster risk reduction

**Aarhus Centre Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
M.Sc.Sabina Jukan**

“Strengthening the capacities of Aarhus Centres in disaster risk reduction (DRR) in order to enhance awareness of local communities”

2014

- **National workshop for capacity-building of Aarhus Centers and their partners in the area of DRR**
19-21 November 2014, Zenica, Bosnia and Herzegovina

2015

Action plan for strengthening public awareness of disaster risk reduction in the municipality of Vogosca
Bosnia and Herzegovina





How we chose the Municipality of Vogosca

TARGETING



MEETINGS



QUESTIONNAIRE



ANALYSIS



**MUNICIPALITY
VOGOSCA**





Action plan for strengthening public awareness of disaster risk reduction in the Municipality of Vogosca



The participatory involvement of all stakeholders of municipality of Vogosca, who are involved in the issues of disaster risk reduction



Details of the first workshop





Details of the second workshop





The implementation of the Action Plan

1

Representatives of 8 local communities from the Municipality of Vogosca

2

Media representatives

3

Teachers and students of 5 primary schools in the Municipality of Vogosca





Workshop for representatives of local communities in the municipality of Vogosca

- ▶ 25 participants
- ▶ 9 women and 16 men

The aim of the workshop was to educate secretaries and councilors of the Council of local communities on DRR and civil protection measures with particular emphasis on prevention and preparedness in the landslide to the acquired knowledge but also provided educational materials transferred to the inhabitants of their local communities.





Workshop for media representatives

- ▶ 10 participants
- ▶ 5 women and 5 men

The aim was to educate media representatives about the role of media in reducing the risk of accidents and informational activities during the accident at the local and global level





Activities with primary schools

International Day for Disaster Reduction

October 13, 2015

1. Meeting with directors of five primary schools
2. Reading text on DRR day in all classes in 5 schools
3. Distributed 500 copies of class schedules with messages
4. On the occasion of DRR days in cooperation with BH Radio organized a half-hour radio show

DURING THE PROJECT

Day of Civil Protection

March 01, 2016

1. Meeting with representatives of the local community
2. The ceremonial session of the Municipal Council of Vogosca
3. Education of pupils on fire protection
4. Educational article on the website and social networks

ON VOLUNTARY BASIS



Activities with primary schools






Educational materials

ZNACI ZA UZBUNJIVANJE



POSTUPCI GRAĐANA

»OPĆA OPASNOST«



Emitor se zavijajućim tonom u trajanju od 100 sekundi, a tim da se u toku prva četiri sata, znak opće opasnosti ponavlja više puta.

Signal »opća opasnost« emituje se u trenutku kada građanima i materijalnim dobrima prijeti opasnost od:

- 1) Pojave plavnog vala koji nastaje od rušenja ili prelijevanja brana na hidroakumulacijama
- 2) Velikog požara
- 3) Kretanja radioaktivnog oblaka ili pojave velikih količina otrovnih materija u vidu oblaka iz hemijskih postrojenja
- 4) U ratu kada prijeti opasnost od artiljerijskih ili drugih dejstava ili napada iz vazduha na određenom području
- 5) Druge vrste opasnosti, koje mogu ugroziti živote i zdravlje većeg broja ljudi na određenom području.

»PRESTANAK OPASNOSTI«



Emitor se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi.

Uključite radio ili tv prijemnik.
Poslušajte saopštenje o vrsti nadolazeće opasnosti i mjerama koje je neophodno poduzeti.

- 1) AKO SE RADI O POJAVI PLAVNOG VALA**, građani su dužni, ako imaju vremena, poduzeti sljedeće postupke:
 - a) u stariju ili kući isključiti električne i druge instalacije i zatvoriti vodu;
 - b) namještaj, pilju vodu i životne namirnice skloniti na više dijelove kuće ili stana;
 - c) uzeti neophodne lične stvari (lične dokumente, novac, transfer, deke i dr.) i skloniti se na sigurno mjesto, odnosno mjesto koje ne može biti ugroženo plavnim valom i na tom mjestu očekivati emitovanje signala za spremanost opasnosti, a nakon tog signala postupiti po navedenijima i uputstvima općinskog štaba civilne zaštite ili povjerenika civilne zaštite.
- 2) AKO SE RADI O POJAVI VELIKOG POŽARA**, građani trebaju, ako imaju vremena, poduzeti sljedeće postupke:
 - a) u stariju ili kući isključiti sve električne aparate i zatvoriti dovod gasa;
 - b) zatvoriti vrata i prozore da bi se spremlilo strujanje vazduha i razbubavanje požara;
 - c) uzeti neophodne stvari (odjeću, obuću, hranu, lične dokumente, novac i druge vrijednosti), a nakon napuštanja zgrade i skloniti se na sigurno mjesto;
 - d) uključiti se u akciju kretanja i gašenja požara, prema navedenima općinskog štaba civilne zaštite ili povjerenika civilne zaštite.
- 3) AKO SE RADI O POJAVI RADIOAKTIVNOG OBLAKA ILI POJAVI VEĆIH KOLIČINA OTROVNIH MATERIJALNA U VIDU OBLAKA IZ HEMIJSKIH POSTROJENJA ILI BRANJARIJA**, građani trebaju poduzeti sljedeće postupke:
 - a) ukoliko se nađu na ulici, na radnom mjestu, u stariju ili drugim mjestima smješteno i bez panike otići u najbliže sklonište ili drugo mjesto pogodno za sklonjenje, ako takvo mjesto postoji;
 - b) ukoliko se u mogućnosti, trebaju pripremiti sredstva za ličnu zaštitu ili prirođna sredstva od kojih se mogu napraviti određena zaštitna sredstva i ta sredstva koristiti dok postoji opasnost od radioaktivnog oblaka, odnosno otrovnih materija;
 - c) porijekl sredstva za pružanje prve medicinske pomoći, dekontaminaciona sredstva i potrebna sredstva za dekontaminaciju, ako takvim sredstvima raspolažu;
 - d) nakon završenog sklonjenja dalje treba postupiti prema uputstvima povjerenika civilne zaštite ili općinskog štaba civilne zaštite.

Možete prestatu provoditi mjere zaštite iz saopštenja.
U slučaju potrebe pomoć u sklonjenju zaštite i spašavanja koje provode jedinice i službe civilne zaštite i druge snage zaštite i spašavanja.

Kada se emituje signal za PRESTANAK OPASNOSTI, građani su dužni da se uključe u akciju zaštite i spašavanja koju provode jedinice i povjerenici civilne zaštite i službe zaštite i spašavanja, kao što je učestvovanje u pružanju prve pomoći, raščlavljanju terena, dekontaminaciji i ostalim zadacima koje građani mogu da vrše, odnosno treba da napuste sklonište i druge zaštitne objekte u kojima su se nalazili i vrate se u svoje kuće ili stanove ili na svoja radna mjesta.

SVE POJAVE I OPASNOSTI KOJE MOGU UGROZITI LJUDE I MATERIJALNA DOBRA, GRAĐANI MOGU PRIJAVITI NA SLJEDJEĆE BROJEVE:





OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO 121
POLICIJA 122
VATROGAŠCI 123
HITNA POMOĆ 124
OPERATIVNI CENTAR SLUŽBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VOGOŠČA 033 / 586-417

Izvod iz Pravilnika o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/07)



Materijal napravljen u okviru projekta "Jačanje kapaciteta Aarhush centara o smanjenju rizika od katastrofa u okviru jačanja svijesti u lokalnim zajednicama"





Conclusions

- ▶ Aarhus Centre's integration into this project provided a new dimension in work of our Centre.
 - ▶ The grant we received for the pilot project was a great opportunity to acquire new knowledge and skills of employees.
 - ▶ Also, this project has provided an opportunity for the Centre to develop good cooperation with the Municipality of Vogosca, which was affected by disasters in 2014.
 - ▶ The Action Plan was drafted with the participatory involvement of all stakeholders of Municipality of Vogosca, who are involved in the issues of disaster risk reduction, which gives it a special value.
-





Conclusions

- ▶ The created Action plan has defined 16 concrete actions to increase public awareness in the Municipality of Vogosca, out of which five were implemented by Aarhus Centre Sarajevo
- ▶ Workshop participants showed interest, creativity and an enviable enthusiasm and willingness to volunteer in several specific activities.
- ▶ Through the work on this project, we have established contacts with the staff of the UNDP BiH who work on DRR issues. For the purpose of the workshops they have given us their translated documents Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030.





Thank you for your attention

Aarhus Centre Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

M.Sc.Sabina Jukan

www.aarhus.ba/sarajevo